

САНА ОЛОХ

Х а н ы а т
1931 сүл алтынны
ыйтан тахсар

№ 112 (5002)

1977 снл. Балабан. ыйын 20 күнэ
ОПТУОРУННЬУК

Сызынта
2 кәрчө

сан үлээврийн хаачгийр сорилтаахтар. Ферма ахсын эвний айналыг бэлэмийр звено, хас хотон ахсын көрмөкухня баар буолара нэада. Фермалар старшайдарын, звенолар салайаачыларын, фуражирдары сүүмэрдэврийгэ ураты болгомто ууруллуохтаах. Сүүсү пиятунна бу туттаах үлэинтэра парткомбарынан, отделеннелардаабы партиный тэрилтэлэринан биэртэгтиллидохтаах.

Сүүхтүг аһылык татымшын
оту, сиилэһи оролгооттааһынча
кытааных контуруол олохтоһурух-
таах, хас отделение, ферма ах-
сын эбин аһылыгы советуонка-
лааһын кыстык бастакы күнү-
риттэн андан-минээн тырлаһах-
таах.

СССР райкомун бюрота бү
боппуруеска ылыммыт уураагар
кыстык ыйдарыгар сүөһү үлэ
һиттарин дьэниэн-уотунан, аһы-
нан-тангаһынан, атын да изала-
лаахтарынан, кудьтурнай уонна
медицинскэй өттүнэн хааччыһы
быһаччы дьаһаллара бэлэтэни-
лэлэр, тым хайаайыгыһынан
специалистарын оруолларын үө-
дэтин чоһчу соруктара түрүөрү-
луннулар, «Сельхозтехника» хол-
боһута совхозтарга көмөтүн күү-
һүрдүү дьаһаллара ыйылынны-
лар.

Тыг сирин үлэһиттэрин өрбүтүгэр тэрийэр уонна мааскабай-политическай үлэни садыгыт, тун-саран, пияшетка иккэс сылынор-наады уонна Улуу Октябрь юби-лейын күнүнэри социалистическай эбэхэтистибэлэри сити-һинилээхтик толорууу саамай-ным — партийнай уонна проф-союзнай тэриэтэлэр, халлайыс-тыбаннай салайааччылар улахан суолтаах уталыталабыт со-руктара.

дхангалар ызылмахтаахтар, сепараторнай шууннар, ары сыхтара харгына суох үлэстиилэхтээхтэр.

Эти государства туттарын
сиглаары былаанын толорор ту-
кутар баларан ийин 20 күнүт-
тин ыла совхозтар барын 1500
сүбүкү күнүмүтү устуута туре-
рухтаахтар, ити сүбүкүтүр ха-
бирдинилэ 350 кс-тан итэрбэ
суору устүүлэри ситибилдир-
тээх. Совхозтар контрактация
былаанын хайлаа да толорор со-
руктаахтар.

Юбилейдаах сыл бэлээннаары уонна эбэһэстэтибэлэрин толорууга тыа халайыстыбатын үлэһиттэрэ дамы баччалыгар дьир сиһинүүтөн солтоох сорустук үлээһин кэллилэр, бэлэстэһинт кирбиһилэр производство үгүс сүрүн салааларыгар- ыллаллар кыахтаннылар. Ол эрэри халайыстыбаннай сылм ситиһилээхтик түмүктээһини кыстык ыйларынары үлэһит быһаарыра. Дьол иһин сүһүу кыстыгыт хайа да дьыллааар ордук кичэллээхтик тэрийэр эбэһиэстээхпит. Төбө дьистэххэ, бастыкытынан быһыл аһалык таппаа бэлээннаамытынааар быдан адыах буолла; иккйиһинэ, дьыл курааннааи ыраах түөрэ үрэхтэргэ өттөөбуннутауан сибэстээн 2500 күрүг сүһүу ыраах, ойдоо элээрэ кыастаттаран сүрүдүтэ

онго кыстатыллар балайзынныа
уа үөспэтэ. Ошон сүөһү кысты
тын төрүйдүгэ хаһаанчытаабаар
да эппиэттээх, элбэх улэни-си
раны эрийэр дыл кэллэ. Ман
пых сүөһү баладан мыйы 20
күһүн ааспапка, өттөн субан аа
тынныы 1 күһүгэр диэри кысты
хотоннорго килээрэллэхтэ тус
таахтар. Бирээх үрэхтөргө сүөһү
ну көһөрүү баладан мыйы 20
күһүттэн хойутаабакка төрүл
дүһэттэх.

Үгүйс түбүктээх, ыарахан-клас-
тык казёнтиннан сибистээн соп-
хоттар партийнай уонна профсоюз-
най тарилталарга сүөсүбүттэр ол-
толорулар тэрийэр уонна нитэ-
уэтин хаһааныталаар да нүү-
бүрдэр, социалистическай куотэ-
панын тэраафинин тосту түпө-
рар абээнниастээхтэр. Парти-
райкомун бюрөтэ бийыл кыстык
дыс бийгар оройуон үрдүнэ
хас биһрдн дуражнай ынахты
700 килограмтан итэрэһэ сүөс-
үтү ылар, ыччат сүөһү ыһааһы-
на орто абээнтинин 100 кило-
грамна тиһдэр соругу туруорда.
Партийнай тарилталар сибистэ-
гиттан сараалаан алтынныы ы-
10 күнүгэр диэри хас биһрдн
отделение, ферма, дивно, сүөсү-
нүт кыстык устатыгар бэйэтигэр
чопчу абээнтэаистибонн ылы-
нытып уонна кыстык бастан
күннэриттан оку толорууга ак-
тиннайды тэраафиниастык ы-

СССР-ийн байрлалын бюрота онус
итилетга иккис: сылыгар оро-
он соххолзгара Улау Октябрь-
кай социалистическай револю-
ция 60 сыла тголуутун гиздн-
эр ылаамыт социалистическай
бөхзотамистибэлэра туолаа илн-
эрин туругун уонна обществен-
кай сүөхү кыстыгын тэрийин
устарыан бөһпүрүөнү дьүү-
ста.

Союхтатр, кинилэр өдлени-
гара, фермалара уонна иэноэлара
билейдах сылга ылыммет со-
налстетическай эбиззаталистибар
аппи толорууга көккө үлэлэри
миннытырын үрдүнэн үүтү тө-
уударствора туттарыы икки сыл-
зады быһаана (эбин соруудагы
оппи быһааны таһынн тутта-
мыны киллэрен туран) еройуон
үрдүнөн түөлбөт куотталланмыш,
ик атымылабын быһаанын то-
орууга марахаттар үөскээбит-
өр, хортуолсубуй уонна огуруот
старын государствога туттарыы
чүүгэй тэрээһинэ суох, быһаан-
нык миныллар.

Бүрөөдө байнсаэммитин курдук, отделениелар, үлө коллективтар, ишрдин рабачайдар юбилей чиянгар ылыммыт ыгытымыларын онна үрдетилибит абэбээталисибилерин толорууларын совхоз-арткомнара уонна өтдөлиенилардаагы партийнай тарылтатар, профсоюз рабачкомнара онна месткомнара снтата суох омурдуоллууллар. Государственнай былааннар уонна социалистическай абэбээтэлисибилер толоруллулара парткомнарса уонна рабачкомнарса, партийнай онна профсоюзнай муниахтарса быдааннаахтык дууулаһиллэн аспоттор. Совхозтардаагы юбилейнай комиссиалар тыһа-ууһа суох үлэһиллэр. Итилар түмүктөрүгэр үгүс өтдөлиениелар, үлө коллективтарга ылыммыт абэбээтэлисибилерин толорууларыгар өскөк ылапахаттар үөскөтүлэр.

Юбилейдаах сылга обществен-
най сүбү кыстыгынын тэриинигэ
сорох сүрдөргө, сирэ суох бытаа-
рымылар уонна көтүүтүлэр таба-
рыллыбыттар. Райсовет исполко-
му маа мыйан 30 күнүмүсүр
быһаарытынан хас отделение
үксүс сайын устата, иккилини
күдүтү хогону кантатаһыйдык
эриэиэһиэһин сүрдүрүн Эрилин
эриэтиин аатынан уонна Карл
Маркс аатынан совхозтар төлөр-
бөтөхтор. Үгүс отделениеларга
манньык сүлүнү кыстыкка кө-
дөрүү олус бытааныннык мытыл-
тар, эби аһылар сөгүтүпкө
аһаһын, «КВ» өһөхтор-туруоран
бөлөһиэһин тэтиэ эиэ бытаан
Нюгата, Куолума, Амма угуор

гу үрэхтэрингэр тахсар сүөнүлэр
кыстыыр сидэрэн буладлара өссө
ла ыһаах.

СССР райкомун бюросы Улуу Октябрь юбилейын коргоо уюмнаштыртыкка иккис сыгытар ыланаллыбыт коллективнай уюмна бирдигилээн социалистическай абырҕаһыстыытылар боддохторулар, бары көрүннэринин, үчүгэй хаачыстыбадаахтык төлөрүлгүлүүнүн хааччынааларыгар соххогар парткомнар, профсоюз разбонкомнар, сельсоветтар исполкомнар абырҕинааста.

Өбзөөтэлистибэлэр хэлбэнг
суух туолууларын хааччийар
тулугар нэгтэйнэй уонна проф-
союзнай төрлөтөлөр, народнай
хэстүүлөр түмүлэлэрэ уонна пост-

тара мантиан хаалбыг биримээр
хас дөхөд, шй ахсын бэрбэрийн
насыр мытан, олон түмүктэрин
мигастаг тутатына дуүүлэлһини
тэрийн баар итэвэстэри, быта-
рыслары түргэлһин туорат
дылаллары ылан нийэх тустаах-
тар. Мэчирэг ийдэртүг үү-
ламьн үрдэтигэ Самэн Сайылы-
ган ынныксыттары, ычаг
сүүбүнү төлөбүтүүг Бахэм бес-
туукшар, сүүбү аһылтыни сөө-
түокаалаһынгы Соловьев отде-
леннетян отчуутар көтохуу
бачымнара олоххо кириетин,
улэ коллективтарын уонна бипр-
дицээн сүүсүһүттэр инки арды-
ларыгар кирэй күоталаһын тү-
мүктэрин туһаанналх партинай
уонна профсоюзнай тэрилтэлэр
синһилин ыратан ойоруохтаахтар
уонна тыа сириин үлэһитигэр
көрөнүк тээрдихтээхтэр.

Совхозтар үүтү государственной
туттарын ички сыйлаары былан-
нын болдоорун ичинин, сатынын
ий 1 күнүгэр, толороллорун
хааччылар сыйлаан СССР райко-
мун бюрото балдан ыйыгар
уонна алтынныга оройун урду-
нун барыга 1500 тонна үүтү
туттарга быһаарда уонна бири-
дин совхозтарынан чочу эйи
соруудахтары үпрүэртэ. Ону халба-
ла суох толорор туһугар ха-
феиза ахсын маанынко эйи
аһылык күүскэ барилдахтах,
күнүгэ үстэ маһын алохтонох-
таах, үүт табаарынаһын үрдэтэр

УНУС КВАРТАЛ ТИНЭХ ДЕНАДАТА
Жүннэтэ ударнайдык
үлэлнэххэ!

ТЫЛЛАРЫГАР ТУРДУЛАР

Карл Маркс аатынан союз
Мугудайдагы отделениега
история учуутала Н. С. Захаров
саламаттыгын ула-сыныпалар
кадыра уласты.

Оролор Соловхут үндэр унна
Одлуун өдөлөнөтүгэр Кыт-
га Күрүтүй, Хонду эгэр оттоо-
тулар, 100 топпаша оттуурса

БАХСЫ быһыл ыраах
ураахтарга биллэччэ оттонно. Выходит Куоһума урарар Төһүтү-
го А. А. Мохначевскай 27 киһи-
лээх, иһин ДТ-75 уратирдаах
авиота 200 субан сүһүк киһирар
котоһун тутта сылдьар. Оттон
Амма Мөһкүүдэтигэр 200 бо-
роһсук киһиһигэр биллэһиннэр.
Ойно Н. В. Шелобов 7 киһилээх

бисербит тылланы 120 тоннанан толордулар. Ордун кылайгыс үлэистэр бэйэһилэринан байыларын Спирядон Макаров, Максим Сивцев, Алексей Попов көрдөүлэр.

Үөрэлээччилээр сынныалам
нэвээрнээр хөрдөөхтүг-хөрдөөх-
түг оонньоотулар, кинээ, көн-
лөт хөрдүүлэр.

Г. СИВЦЕВ.

НӨҮТЭЛЭЭН ЭРЭЛЛЭР

дүңдүгү 100 сүтүгүз хотон сал-
дым.

Мөнчүүдээр кистынхтайх үлэ-
лнттэр, сүөбүлэрин үүрэн, бага-
һаа С. Н. Байтөх салалтатынан
Ламнаарыкыттай хонгушулар.

В. ЛЫТКИН.

ХОМУУРУ ТҮМҮКТЭЭТИЛЭР

дар смарлах үзлэрийнхэн 834 ров. С. Н. Литвинцев, Р. И. гентар бистарьднына. Валов- Макаров, М. Н. Нестеров аг- дуви 6100 центнер бурдук регаттара тхих эргиндэрин калда оросон бурдук хомьвон ту-

Бүгүн Имигитэ үрдүнээ
ын бааһынаа К. В. Чичигина

И. ЧИЧИГИНАРОВ.

ОРОЙУОН СОВХОЗТАРЫГАР СҮӨҮ АҢЫЛЫГЫН БЭЛЭМНЭЭНИН
1977 СЫЛ БАЛАҢАН ЫЙЫН 19 КҮНҮНЭЭНИН СВОДНАТА

СОВХОЗТАР	Үзгүчүр кайы ахсаала	Завоттар		Октуу (гектар)	Кубинин (тонна)	Синдик (тонна)		Сенаж (тонна)		Эт марказ (тонна)	
		барыта	О. И. меза-низиригизил			бызат	туула	бызат	туула	бызат	туула
Бара Марке	86	9	1	15529	8919	2600	1350	1000	200	400	200
Субурууснай	187	26	4	17378	19013	2900	950	1200	300	400	185
Эридик Эристини	—	—	—	14969	7916	2000	350	800	—	—	—
Оройуон үрдүгүн	273	29	8	47876	26878	7500	2650	3000	500	800	385

Государственная статистика объединяется инспектората.



Юбилейный спортивный сезон сабыллыта

„САНА ОЛОХ“ БИРИЙНИГЭР
ЭСТАФЕТА

Балазан ийин 17—18 күнхэрлэр оройуон аьмс кылаастаах уонна орто оскуолаларын спартакмадатын программатынан күтүчүгү кроска уонна оройуон-дьады «Сага олох» ха-һыат бприккни аһин эстафетага күрэхтэһи-лэр ыһтылыһыһылар. Биэс аьмс кылаастаах тобус орто оскуола-лартан барыта 190 элэр бэйбыйдар икки күн устата хас сөөгүнэ-мистр иһин туруулдаһы-лаа.

Маянхайн хүн бүр
рэлтэйниини үерүүлээх
тик аһым парадын нэг
ниттэн, адыс хылаас
тах ослуолалар кыр
тытара 500 метрге
сүүрдүүлэр. Бу сүүрүүг
Чурагын 1 №-дөөх
адыс хылаастах ослуо
лэтын кыргытара Ва

ля Дьячковская, Лиза Оконешникова дистанциларын үчүгөйдик сафалабыттары, ол эрээри финиш чугалабыттар Муся Кронникова (Соловьев) пиннаклов тахсар уюна сройбон юбилейдаах сылта чемпиовкатынан буолар. Онон оккиско Лиза Оконешникова, үһүскэ Люба Белолюбевья (чурапчылар) тиксэллэр. Иккис сүүрүүгө күүстөөхтөр муһустан түһэллэр. Ол гынан баран сүүрүүдөрүн олус бытаанын сафалаззнар, бастагы сүүрүү биримэтини кыйан тулсарбатылар. Ол кэиниттэн уолаттар 4 километрга сүүрүүдөрүгөр Чурапчы 1 №-дөөх адыс кылааскаах оскуолатын уолаттара аһардаанын ааты

риллар, байлалрын бөл-
лөхтөрүүгэр манхайты
ынстатерго тахсыга-
лмылар. Валера Орда-
лов — (Чурапча) — бу-
дистааныны 3 мүнүү-
гэ 19,8 секүүндээн кэ-
лэн бастылар. Иккиски
Салпа Ефремов (Болто-
ло), үһүскэ Миша Мас-
слен (Чурапча) тах-
саллар.

Кросс уонсай түмүгүр Чурапчы 1 №-дээх ууһу кылаастаах ордуктаах спортсменнар бэйэлэр иккис тогулун субуруччу бастааннар көһөрүллэ сылдьар куботы илдьэ хаалаллар. Иккис миэстэни болтонолор, үсүһү ордуктаахтар алылар.

Иккис күн төһө дагына хаардаатер «Сага олох» халыат биринһи-гэр эстафета олуус ха-тыһылаахтын барда.

[illegible][illegible]

уолаттарга 1 км сирга суурууга Гоша Спен-
дси, Васа Иванов (чу-
ралчылар) магнайга,
үхүс миэстэлэри, Ам-
маттан Сеия Нонон ш-
кыны ылаайлар. Саамай
уура диспансида, 2 км
сирга, суурууга Прони
Катанов (Чурачы)
6-мун, 31,6 сөп, көлөн,
аппа мыхтаарын юр-
дөрөн, магнайга миэ-
стэ тахсар, иккинниси
Васа Баранов (Кы-
таамах), үсүүнүн Андрей
Филипов (интер-
нат-оскуола) калыта-
ааиллар. . Ошон креска
уоней түмүккэ чурап-
чылар бастам, дйринг-
лор иккис, хйахсыл-
тар үхүс миэстэлэри
ылаайлар.

Иккис күн «Сага олох» эстафетатыгар, күүтүлүбүтүн курдук, ЧУРАПЧЫ ОРТО ОБУКУЛАТЫН СПОРТ-СМЕННАРА ЭРЭЛ-ЭЭХТИК БАСТАА-ТЫЛАР. Иккисин сөччө-бачча биллибон: сымдылнар аммалар, үөрөө гына түбэллэр. Үнүскү хатымалар тик сэллэр. Марна бастык элини 1 километрга суурууга Чурапчы орто обкулатын үөрөнөөччтэ Проня Каталинска бастаан «Сага олох» хаһмат редакциятын Вочуотунай грамота-тын мила.

Биймэги юбилей
дэх дүүл хүрэхтэйни-
дэрэ баяатча үүтэй
хүрэхининээхтэй; ил-
тэдлэбхтэрийн, күн-
дүүл кудаванна, суол-
ниа хаайтарылаларын
үрдүнэн орто оркула-
лар бары, хэрнэтэ нит-
тэны илбхтэрийн бэ-
лэртөөххэ сөн, Сорох
оркуолалар эдэр би

[illegible]

Од эрээри Аршатаах, Халаар, Чурилчы 2 №-дэх абыг кыдаастаах уениа Мугудай орто аскулаларын хаммаидалара илтэйдэниа эмблемалар, Сорох аскулалар хаммаидаларын астаабыг биир тайга суох дьардыстаабыттара уонсай түмүккэ өхөүүдэх буолла. Од курдук, Диригисэр кроска иенис эрээри астафетада сэттискэ тэбилленинэр, хайахсыттар кроска үбүс эрээри астафетада адтыттар, айма дьар астафетада шккисэр да кроска сэттисэр, орто аскулалар хаммаидалара биир дьүбүниээх спортивнай формадаара суох, сорохтор ырбаахынан, бүрүүтээн сүүрүүхэрэ, аскулаларын эмблемата нүмэрэ суох кыттыылара суууулаахынтата үбүс нүчүмэйдэриа үөсүөттэ. Ничинэтин спортивнай форма, эмблема, нүмэр курдуктары кытаанахтык тутулары - модьуйуохха гээдэ.

П. БАРАХСАНОВ.
Чурапчы 1 №-дэж
эбис мылзастах
оснуолотын. Ойруга.

Синдөккө кургак
ликке үрүүдөгү
алгы парадигма.

П. Онеешников фототз.

ХНТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЯТЫН СЕССИЯТА

Бүгүн, баладан мийн 20-жү-
нүгэр, Холбоонктаах Нациялар
Тэрхитэлэрин Генеральной Ас-
самблеятын учаратгаах XXXII
сессията аһмалар. Аравс со-
лтаннай системаларга кинрсэр
балтарга сүүс государтволар
представителэрэ ХНТ штаб-
диритратыгар — Нью-Йорк:
киһи-аймары бүтүнүү долү-
зар саамай сытмы боннуруос-
тары дүүлэллэ эмэз муштух-
тара.

Холбоодуктаах. Нийслэлэр Тэ-
ригтэлэрэ аян дайдуу нийгэм
сэрингэ бүлүүт сыйлгар тэригнэ-
лэгийн саванга кэлээххэ. Очигдэр-
го кини аян дайдууга айкхи уон-
да куттал суох буолуутун бэ-
рэгсэтэр уонна госуларгэствэлэр
инки ардыларынгар дотордуу
сыйланнаһаһылары сыйыннарар,
кыһалэр инки ардыларынгар бигрэ-
хэ үлээһэниин олохтуур нийн
күүһэ холбоон охсуһарга бы-
һаарыммыт 50-ча чыллэннэх
тэ. Үлээһэбит сыйларын уста-
тыгар ХНТ ордун тизиг пред-
ставительстволуох уонна сабы-
лаллаах моруоттар улахан
эрийдэрин ылар аян дайдуугаан
эрийдэ бийиһынан ытыкта-
лар буолла. Ол эхээри кини аян
туугу оморуктааһа байытын
улолутатынан баччаанга дээрэ
онобухуллубуту быдан сабыры-
һар. Ити дьон оловор сэрин
саас үйэ гухары буолбат усу-
луубуубатын тэригингэ көмөлө-
сүү туһунан этиһэлэр. Онооххэ

бүстатан турш, сэлбэлэниини үзүйгүйгү үөдүйгүшмэххэ, сэлбэлэниини суох оноруута дьаһ-
лэх хардылары оноруохха
наада.

Генеральный Ассамблея
XXXII сессията айыллар
турдагына Советской Союз уоп-
на атык социалистический дөй-
дүдүр ити дьонуннаах сымалы си-
тиэргэ туһайыллыбыт сэнэ
отичлэри кылаллар Кинилэр
ХНТ чилиэниэрин дьүүлэһи-
лэргэр икки докумүбү: «Сэби-
дэниини эһиниэ декларация сурун
балаһааннааарын» уонна
«Сэбиэлэниини эһиниэ үлэ про-
грамматын сурун балаһаанна-
аарын» кылаллалар.

Ити докумунлартан баста-
кытыгыз мыйналарын курдук
сэбилэниини үлүһүйүүнү тох-
тотуу итенин сэбилэниини, ол-
чингэр ядереайы эмиэ, суох
огоруууну олоххо киллэрин, дин
дойду сэрини суоһааһынын
түөраты — билинни көм сө-
най утангытылыбат суруга. Эбэ-
тар сэбилэниини үлүһүйүүнү
тохтотуохха хонна сэбилэниини
эллэти киириэххэ, эбэтэр сэр-
ини бэлэһини массыылате ба-
һыһынай даһи габни кутталын
улам ордуң даһиэх оһорон ту-
ран, дьонорго тыһи наадалаах
улам элбэх средстволары м-

ийлэстэй туруудаа — киши аймах
итгэлтэй бичлэрдээ таллахтаах.
Эйг уонна норуоттар илги ар-
тыларыгтар куттал суох буолуу-
тун ийин охсуйуу ийини күү-
нүгэр ийэр социалистическэй
дойдулар сэлхилэрийнэй, бөрү
уонна үйэлээх төрүкэй ологура
ийин уонна куттал суох буол-
тун киши аймахха сэбилэнниини
бары бүтүүн уонна толору
суох өнгөрүү эрэ бичэр кыах-
таах. Ити түмүгү кытары атом
үйэтнэгэр байланный ийирээт
норуоттарга барыларыгтар олус

Аан дайду
ТЕМАТЫГАР
БЭСИЭДЭ

ыарахан содуулаах буолуочун биллэр саллаатчылардаах үгүс атын госуларстволар эмиз собулуналлар. Сөссүн ииннэз са-быдэтиникэн үгүһүйүү экономи-ческай уонна социальнай содуу-ларын туһунан аааллаах дагы-лааты бөчөөттөннүт ХНТ Генер-альнай секретара Курт Вальд-хайм эмиз итинниг түмүктө-күлэ.

Сэбидэгийнхэн үдүүгүйүү, дээр
этгээд ол дохууонтга чуолдан.

ресурслары халтайга ороскуот-
тааһыныкын буолар, национал-
най регионалльнай уонна сан дөй-
дугаады куотал суох буолуутун
куорбаллыыр. Кини бодон дер-
жапар, кыттыллыах сэрин, ол-
һингэр ядернай сэрин, мэддэ-
сөөһөөһүнүн өскөтөт.

Сэбилэнишгүйн үзүүлэлтүүн тохтогуу, күүнү тусуудархатар инт ардларынаары мөхүүр-дирь бышарар сродство быһын-тылан туттаран аккаастанын боннууруостора, сэбилэнишгүйн итээнэ араас тутулаах дойдулар бииргэ үлэжэниш-нэр проблемалара Нью-Йорка буолаары турар дискуссиялар нэтитүлээхтарын болдомтодо-рун кимшигэр буудуохтаахтар сэрбарааланмат. Билэрин кур-дук, ХНТ чинээнэро көрүө-тэр боннууруостарын ортороу-гар эһинг бодорготууга уонна аан дойдуга бүтүнүүтүгэр ку-тал сгох буудуутугар туһудам-мат бүтүн көккэ быһачы совет-ский эгиндэр баалар, ССРС ко-кулобининин сэбилэнишгүйн эһинг бүтүн аан дойдутаары конференцины ыгыгыта ба-лэмкэни барь турар. Од конфе-ренция иһиннэ ХНТ Генераль-най Ассамблеятын аяллаах сессията буудуохтаах.

Генеральнай Ассамблея XXXI

ессийтын эхлэлээхтэрийн ийн
надиргэр бичигт планетасын
Башкир Восток, Согууу Афри-
ка, Кипр, о. д. а. курдуу «ити-
точкалар» тыгааныны үс-
кээр проблемалары сүрүнүү-
суул-ини көрдөнүн турар.
Сесия күнжэри байбаскатын
атын даһын дьёбунаах болну
руотар нипроллэр.

Холбогцтаах Нацпалар Тэрилтэлэри үүсгэн-Хамнаһын бүсгүйн саналарыг илэжигнэ билэһини К. Вахьдхайм бигшгэй дэбүүтуугар махдматтын эмдэһинэ кэжигэр Москвада буолбута ХНТ Генеральнай секретары табаарыс Л. Н. Брежнев көрсүбүтэ. Кинилэр икки ардыларыг буолбүт көрсөтүгэ ССКР КГБ Генеральнай секретарь ССРС Верховнай Советин Президиумун Председателэ Холбогцтаах Нацпалар Тэрилтэлэри үүсгэнэ кини Генеральнай секретарын зэн дөбдүгэ куттал сүө буолуутун бөгөрөтүүтэ итинэи ХНТ Устааһын бэлэһмэһинээларыгар сөн түбөһүннээр гөсүлэрсөөдөр кини ардыларыг бигрэгэ үлэжигини сайларнаһынга туһууламмыг дуулуурдарыс Советский Союз халбаага сүө ойуурун бэлэтэбүтэ.

А. КРАСИКОВ,
СССР ырытааччыта.

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовай индекс 678700. Чурапчы с.
Карл Маркс уул. 12. ТЕЛЕФОННАРБЫТ: редактор—91-395, отделлар—91-495,
вопсай — 91-505.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР.